

# Apèl del collectiu « Iniciativas 1209-2009 »

D'associacions<sup>1</sup> acampadas lo dissabte 26 de julh de 2008 a Rodés pendent l'ESTIVADA<sup>2</sup> an creat lo « **Collectiu Iniciativas 1209-2009** ». Aquel collectiu demòra dobert a d'autras associacions, organizacions culturalas o socialas, personalitats que se voldràn plan inscriure dins la dralha d'aquel tèxt per que lo 800en anniversari de la crosada contra los albigeses siá commemorat dins un esperit d'educacion e de cultura popularas.

Aquel collectiu ten per tòca d'inventoriar las iniciativas que permetràn de remembrar d'un biais digne los eveniments e crimis que se debanèron per Occitània a partir de 1209. De las far metre en linha. De prepausar d'acamps de reflexion e d'escambis. De contribuir a l'espandiment de l'informacion tan cap als elegits coma a la populacion.

« Tre las albas del sègle XIIen en país d'òc, èran a escriure en libertat las primièras paginas d'un libre de civilizacion que se dobrissiá, e aquí, a pro pena cent ans aprèp, venguèron atudar lo lum d'un pòble a còp d'espasa, arroïnèron una civilizacion comola d'avenidor. Es aquel lum de civilizacion que cal celebrar! » (Joan Loís Blenet pendent l'acampada a ESTIVADA).

Las iniciativas s'anóncian nombrosas e variadas: collòquis e conferéncias, espectacles de tota mena (animacions per carrièras, teatre, opèra, cançon etc...)

Lo « Collectiu Iniciativas 1209-2009 », vòl far saber los projèctes que son a se bastir e espèra d'unir los estatjants dels païses d'òc a l'entorn de las valors de la civilizacion occitana e de la sieuna identitat lingüística e culturala. Desira d'obrar per que los projèctes se liguen entre eles tant coma possible.

Se làguia que la membrança de 1209 siá pas caricaturala. Volonta de velhar per que se faga ni folclòr medieval (que n'i a a bodre) ni escritura desformada de l'Istòria o, pièger encara, silenci amb negacionisme.

Lo « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » prepausa d'inscriure la granda membrança de la guèrra començada en 1209 dins l'espaci de la coneissença completa de çò que ne podèm saber. Vòl pensar aquel trabalh dins una amira de dialòg. Afortís que degun es pas cargat de tornar far la guèrra d'un còp èra. Vòl pas metre l'accent suls borrèls mas desira de far entendre al mond las valors que defendián los occitans de l'epòca quand ensajèron de resistir al Papa e al rei de França. En particular Larguesa, Convivéncia, Tolerància o Libertat de creire e de pensar, valors totjorn d'actualitat a l'ora d'ara. La civilizacion occitana naissenta del sègle XIIIen, caracterizada per una cultura de dobertura d'esperit e de libertat dins lo debat religiós, foguèt redusida a mercé per mai d'un mièg sègle d'una guèrra terribla. Aquí d'unes inventèron los tribunals d'enquèrre (inquisicion) de tan sinistra fama.

Contar 1209 e la seguidas serà l'escasença de tornar afortir que, se l'istòria se pòt pas jamai transformar, la se devèm aprene per ne traire de leiçons. Lo « Collectiu Iniciativa 1209-2009 » espèra que las valors defendudas amb bravor pels occitans d'un còp èra s'espandigan en libertat, e que la membrança n'ajudarà la renadiva bèla. Las celebracions devon endralhar de projèctes de país ont professionals e amators, actors economics e culturals, collectivitats localas e associacions poiràn trabalhar amassa per capitar e enauçar la capacitat de formacion e de creacion per l'occitan. La guèrra facha als païses occitans al sègle XIIIen la Crosada foguèt un eveniment de resson europeu e la membrança que s'aprèsta se deu far en partenariat amb Euròpa e los estatjants que demòran al país.

Lo « Collectiu Iniciativa 1209-2009 »lança un **apèl a totes**, (l'Estat, las collectivitats territoriales, las associacions, las personalitats e cada persona d'Occitània qu'o voldràn plan) a prene una part activa dins aquela membrança bèla de 1209 amb un esperit de dobertura.

ACAMP QUE VEN : lo DIMENGE 12 D'OCTÒBRE a 3 oras a MENÈRBA (34) + lo DIMARS 4 DE NOVEMBRE a 6 Oras DE SER AL CIRDÒC (plan del Camp de Març, ibis baloard Du Guesclin, Besièrs). Tel: 04 67 11 85 10

1 Coordinacion occitana de Besierés, IEO de Tarn, IEO d'Aude, Companhons de Paratge, Cercle occitan d'Albi, Teatre La Rampe-TIO, Gardarem la Terra, Art & culture network - Besièrs), Teatre los AD'ÒC (Narbona), Chambrà d'Òc (Valladas), D'Arts e d'Òc (Tolosa), Novelum (ASCO Perigòrd), Rencontres en coeur d'Hérault (Clermont-Lodève), Companhiá de La Loue (Teatre Narbona).

2 Apèl per aquela acampada dins La Setmana N°671 (10-16 de julh de 2008) pagina 11.

## Appel du collectif « Iniciativas 1209-2009 »

Les associations<sup>3</sup> réunies le samedi 26 juillet 2008 à Rodez pendant l'ESTIVADA<sup>4</sup> ont créé le « **Collectiu Iniciativas 1209-2009** ». Ce collectif reste ouvert à d'autres associations, organisations culturelles ou sociales, personnalités qui voudront bien s'inscrire dans la perspective de ce texte afin que le 800ème anniversaire de la croisade contre les albigeois soit commémorée dans un esprit d'éducation et de culture populaires.

Ce collectif a pour but d'inventorier les initiatives qui permettront de commémorer dignement les événements et les crimes qui se déroulèrent en Occitanie à partir de 1209. De les mettre en ligne. De proposer des réunions de réflexion et d'échanges de vues. De contribuer à la diffusion de l'information en direction des élus et de la population.

« Dès le début du XIIème siècle en pays d'oc, on écrivait en toute liberté les premières pages d'un livre de civilisation qui débutait, et là, à peine cent ans plus tard, des armées vinrent éteindre la lumière d'un peuple à coups d'épées, elles ruinèrent une civilisation pleine d'avenir. C'est cette lumière de civilisation qu'il convient de célébrer! » (Joan Loís Blenet pendant la réunion à ESTIVADA).

Les initiatives s'annoncent nombreuses et variées: colloques et conférences, spectacles de toute sorte (animations sur le domaine public, théâtre, opéra, chanson etc...)

Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 », veut faire connaître les projets en préparation et entend unir les habitants des pays d'oc autour des valeurs de la civilisation occitane et de son identité linguistique et culturelle. Il souhaite permettre, autant que possible, que les projets entrent en synergie. Il veut veiller à ce que la commémoration de 1209 ne soit pas une caricature. Il ne laissera pas faire, sans réagir, du folklore médiéval (comme on en voit souvent) ou une réécriture déformée de l'histoire ou pire encore le silence inspiré par le négationisme.

Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » propose d'inscrire la grande commémoration de la guerre commencée en 1209 dans l'espace de la connaissance complète de ce que nous pouvons en savoir. Il veut penser ce travail dans un esprit de dialogue. Il affirme que nul n'est chargé de refaire une guerre du passé. Il ne souhaite pas mettre l'accent sur les bourreaux mais veut faire comprendre à tous les valeurs que défendaient les occitans de l'époque quand ils tentèrent de résister au Pape et au roi de France. En particulier "Larguesa", "Convivència", Tolérance ou liberté de croyance et de pensée, valeurs toujours d'actualité aujourd'hui. La civilisation occitane naissante du XIIIème siècle, caractérisée par une culture d'ouverture d'esprit et de liberté dans le débat religieux, fut réduite à merci par plus d'un demi-siècle d'une guerre terrible. Ce fut à cette époque que commença l'inquisition de si sinistre mémoire.

Raconter 1209 et la suite de cette guerre sera l'occasion de réaffirmer que, si l'histoire ne peut jamais être refaite, il faut l'étudier pour en tirer des leçons. Le « Collectiu Iniciativa 1209-2009 » espère que les valeurs défendues avec courage par les occitans d'autrefois se développent à nouveau en liberté, et que la commémoration en facilitera la grande renaissance. Les célébrations doivent entraîner l'émergence de projets de pays où professionnels et amateurs, acteurs économiques et culturels, collectivités locales et associations pourront travailler ensemble pour réussir et élever la capacité de formation et de création pour l'occitan. La guerre faite aux pays occitans au XIIIème siècle, la croisade, fut un événement qui eut un écho dans toute l'Europe et la commémoration doit faire vivre un partenariat avec l'Europe et les habitants qui vivent au pays.

Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » lance un **appel à tous**, l'État, les collectivités territoriales, les associations, les personnalités et tous les habitants de l'Occitanie qui le voudront bien à prendre une part active à cette grande commémoration de 1209 dans un esprit d'ouverture.

PROCHAINES REUNIONS : DIMANCHE 12 OCTOBRE à 15h à MINERVE (34) + MARDI 04 NOVEMBRE à 18h AU CIRDÒC (place du Champ de Mars, 1bis bvd Du Guesclin Béziers). Tel: 04 67 11 85 10

\*\*\*

3 Coordination occitane du Biterrois, IEO du Tarn, IEO de l'Aude, Compagnons de Partage, Cercle occitan d'Albi, Théâtre de La Rampe-TIO, Gardarem la Terra, Art & culture network - Béziers, Théâtre les AD'ÒC (Narbonne), Chambrà d'Òc (Vallées occitanes d'Italie), D'Arts e d'Òc (Toulouse), Novelum (ASCO Périgord), Rencontres en coeur d'Hérault (Clermont l'Hérault-Gignac-Lodève), Cie de la Loue (théâtre-Narbonne).

4 Appel pour cette réunion parue dans La Setmana N°671 (10-16 juillet 2008) page 11.

